



MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE

DIREKTORAT ZA MAKROEKONOMSKE I FISKALNE ANALIZE I PROJEKCIJE

MJESEČNI

MAKROEKONOMSKI IZVJEŠTAJ

JUN 2026



+ 2.5%

RAST SVJETSKJE EKONOMIJE U
2026. GODINI – PROJEKCIJA
SVJETSKJE BANKE



+ 1.1%

RAST NOĆENJA TURISTA U
PRVIH PET MJESECI



+ 3.3%

PROSJEČNA INFLACIJA
U PRVOJ POLOVINI
2026.



+ 8.2%

RAST PRIHODA BUDŽETA U
PRVIH PET MJESECI



+ 10.0%

RAST INDUSTRIJSKE
PROIZVODNJE U PRVIH PET
MJESECI 2026.



+ 12.3%

RAST UKUPNIH KREDITA U
MAJU



+ 79.4%

RAST INVESTICIJA U
KOMPANIJE I BANKE ZA
ČETIRI MJESECA 2026.



+ 7.84%

STOPA NEZAPOSLENOSTI U
MAJU NA ISTORIJSKI NISKOM
NIVOU



Realni sektor i inflacija

U prvih pet mjeseci 2026. Crnu Goru je ukupno posjetilo 604.185 turista (godišnji rast od 0,9%), koji su ostvarili 3.023.616 noćenja (godišnji rast 1,1%). Najveće učešće u noćenjima stranih turista u kolektivnom smještaju (hoteli i sl) ostvarili su turisti iz Srbije (12,1%), Ujedinjenog Kraljevstva (10,6%), Njemačke (9,6%); Francuske (9,2%), Turske (4,4%), Ruske Federacije (4,2%) i Poljske (3,9%). Prema podacima Evropske turističke komisije, Crna Gora je sa ocjenom 9,22 od 10 zauzela prvo mjesto među evropskim destinacijama po reputaciji i zadovoljstvu posjetilaca, ostvarivši izuzetan uspjeh na evropskoj turističkoj mapi. Industrijska proizvodnja zabilježila je rast od 10,0% u prvih pet mjeseci, usljed godišnjeg rasta proizvodnje električne energije od 34,2%. Godišnja stopa inflacije u junu 2026. iznosi 3,6% dok je prosječna inflacija u prvih šest mjeseci na nivou od 3,3%. Najveći uticaj na rast cijena u prvih šest mjeseci imale su cijene u kategorijama 'Hrana i bezalkoholna pića' (uticaj 0,86 p.p) i 'Prevoz' (uticaj 0,82 p.p).



Međunarodno okruženje

U junskom izvještaju Svjetske banke – Globalni ekonomski prospekti¹, projektuje se da će globalni privredni rast usporiti na 2,5% u 2026. godini, sa 2,9% u 2025. godini. Projekcija za tekuću godinu niža je za 0,1 procentni poen u odnosu na januarsko izdanje izvještaja. Očekuje se da će ekonomska aktivnost

ojačati tokom 2027-2028. godine, kako se bude obnavljalo snabdijevanje energentima, nastavljalo ublažavanje monetarne politike i jačala međunarodna trgovina. U 2027. i 2028. godini, globalni ekonomski rast projektovan je na nivou od 2,8%. Kada je riječ o Eurozoni, Svjetska banka prognozira ekonomski rast od 0,8% u tekućoj godini (revidirano naniže u odnosu na januar za 0,1 p.p), i rast od 1,3% u sljedećoj godini (blago revidirano naviše za 0,1 p.p).



Zaposlenost i dohodak

Prosječni broj zaposlenih u periodu januar-maj 2026. godine iznosio je 276,5 hiljada i povećan je 5% u odnosu na uporedni period 2025. Registrovana stopa nezaposlenosti ZZZCG u maju 2026. godine iznosila je 7,84%, što predstavlja najnižu registrovanu stopu nezaposlenosti od kada Zavod vodi ovu statistiku. Prosječna neto zarada u periodu januar-maj 2026. godine iznosila je 1.028 eura i u odnosu na uporedni period 2025. godine, došlo je do rasta prosječne neto zarade za 2,2%. Prosječna penzija sa obračunatim razlikama u maju 2026. godine iznosi 561,41€, što predstavlja rast od 2,4% u odnosu na maj 2025.



Fiskalni sektor

Prihodi budžeta za period januar-maj naplaćeni su u iznosu 1.187,1 mil.€ ili 13,9% procijenjenog BDP-a (8.564,6 mil.€), pri čemu je ostvaren značajan rast u odnosu na isti period prethodne godine i to za 90,0 mil.€

¹ [Global Economic Prospects – World Bank, June 2026](#)

ili 8,2%. Prihodi budžeta premašili su petomjesečni plan za 24,4 mil.€ ili 2,1%. Rast naplate zabilježen je kod ključnih poreskih kategorija što ukazuje na jačanje ekonomske aktivnosti, rast zaposlenosti i zarada i unaprjeđenje poreske discipline. Izdaci budžeta za period januar-maj iznosili su 1.283,9 mil.€ ili 15,0% procijenjenog BDP-a. U odnosu na isti period prethodne godine, izdaci odstupaju za 117,7 mil.€ ili 10,1%, kao posljedica uvećanih izdvajanja za obaveze mandatornog karaktera, dok su u odnosu na plan manji za 106,4 mil.€ ili 7,7%, zavisno od dinamike dospijevanja obaveza. Za pet mjeseci 2026. godine, ostvaren je budžetski deficit u iznosu od 96,8 mil.€, što predstavlja 1,13% procijenjenog BDP-a.



Finansijski sektor

Prema podacima CBCG, neto profit crnogorskih banaka u maju 2026. godine iznosio je 55,29 mil.€, što je 12,4% manje u odnosu na isti mjesec prethodne godine. Ukupni krediti su na kraju maja tekuće godine iznosili 5.767,2 mil.€ i ostvarili su godišnji rast od 12,3%. Krediti privredi su zabilježili rast od 14,9% (na 2.028,0 mil.€), dok su krediti stanovništvu zabilježili rast od 18,6% (na 2.549,8 mil.€). Novoodobreni krediti su na kraju maja 2026. godine iznosili 1.072,1 mil.€ (rast od 10,8% na godišnjem nivou), od čega su pozajmice privrede iznosile 525,5 mil.€ (rast od 4,3% na godišnjem nivou), dok su građani pozajmili 442,8 mil.€ (rast od 1,7% na godišnjem nivou). U maju 2026, zabilježen je godišnji rast ukupnih depozita od 5,7%, kada su iznosili 5.965,4 mil.€. Depoziti privrede porasli su za 4,5% (na 1.696,8 mil.€),

dok su depoziti stanovništva zabilježili rast od 13,4% (na 2.468,7 mil.€). Prosječna ponderisana efektivna aktivna kamatna stopa na novoodobrene kredite u maju 2026. godine iznosila je 5,98%.




Spoljnotrgovinska razmjena i investicije

Spoljnotrgovinska razmjena u periodu januar-maj 2026. iznosi 1.942,3 mil.€, što ukazuje na blagi godišnji rast od 0,5%. Izvoz roba u vrijednosti od 214,8 mil.€ bilježi pad od 9,4%, usljed pada izvoza ostalih transportnih sredstava i opreme za 65,8% i mineralnih ruda boksita za 27,5%. Izvoz električne energije je iznosio 63,2 mil.€ i veći je za 3,3%. Uvoz roba vrijedio je 1.727,6 mil.€, što predstavlja godišnje povećanje za 1,9%. U strukturi uvoza najviše su zastupljeni: mašine i transportni uređaji 422,6 mil.€ (od čega drumska vozila 167,8 mil.€), prehrambeni proizvodi 318,6 mil.€ i industrijski proizvodi 261,5 mil.€.


Neto priliv stranih direktnih investicija (SDI) u periodu januar-april 2026. iznosio je 119,3 mil.€, što je 26,8% manje u odnosu na uporedni period 2025. Ukupan priliv SDI iznosio je 276,5 mil.€. U strukturi vlasničkih ulaganja, investicije u kompanije i banke iznosile su 42,4 mil.€ (79,4% više), dok su ulaganja u nekretnine iznosila 147,4 mil.€ (8,0% manje). Priliv SDI u formi interkompanijskog duga iznosio je 82,5 mil.€, što je za 22,5% manje u odnosu na 2025. Ukupan odliv SDI u periodu januar-april 2026. iznosio je 157,2 mil.€ što je za 16,7% više u odnosu na uporedni period 2025. Najveće učešće u ukupnom prilivu SDI imale su Srbija (51,4 mil.€), Turska (35,3 mil.€), i SAD (20,2 mil.€), što čini 38,6% ukupnog priliva SDI.

Grafik 1 Dolasci i noćenja turista, januar-maj




...Godišnji rast dolazaka i noćenja turista u ukupnom smještaju za 0,9% i 1,1%, respektivno...

Grafik 2 Inflacija, CPI, godišnja i mjesečna stopa %




...Prosječna inflacija u prvoj polovini 2026. godine 3,3%...

Grafik 3 Prihodi budžeta januar-maj, u mil.€




...Rast naplate prihoda u odnosu na plan i 2025. godinu od 2,1% i 8,2%, respektivno...

Grafik 4 Investicije u kompanije i banke, u mil.€




...Rast investicija u kompanije i banke za 79,4% u prva četiri mjeseca 2026...

Grafik 5 Stopa nezaposlenosti, u %



...Stopa nezaposlenosti u maju 2026. godine na istorijski niskom nivou od 7,84%...

Grafik 6 Depoziti privrede i stanovništva, u mil.€



...Godišnji rast depozita privrede i stanovništva 4,5% i 13,4%, respektivno...